

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim


**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA**  
**ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA**

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. oktobra 2014. godine.

Broj: 01-1039/2

Podgorica, 21.10.2014.

**PREDSJEDNIK CRNE GORE**  
**Filip Vujanović**

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text "PREDSJEDNIK CRNE GORE" and "ФИЛОП ВУЈАНОВИЋ" around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. oktobra 2014. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA**

### **Član 1**

U Zakonu o turističkim organizacijama („Službeni list RCG“, br. 11/04 i 46/07) u članu 2 stav 2 tačka 2 poslije riječi “sredine” dodaju se riječi: “i kulturne baštine;”.

### **Član 2**

U članu 4 stav 3 riječi: „Registar turističkih organizacija“ zamjenjuju se riječima: „Centralni turistički registar“.

### **Član 3**

U članu 7 stav 2 poslije riječi: „turističko mjesto“ dodaju se riječi: „kategorije A“.  
Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:  
“Opština u kojoj postoji turističko mjesto kategorije B, C ili D može osnovati lokalnu turističku organizaciju.”  
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### **Član 4**

U članu 20 stav 1 tačka 5 poslije riječi “opštine” dodaju se riječi: “Glavnog grada i Prijestonice”.  
U tački 8 poslije riječi “zakonom” dodaju se riječi: “(prodajom suvenira, obavljanjem izdavačke djelatnosti i online – internet prodajom)”.

### **Član 5**

Član 22 mijenja se i glasi:

“Zadaci lokalne turističke organizacije su:

- 1) unaprjeđenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;
- 2) stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji opštine;
- 3) saradnja sa pravnim licima, fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine;
- 4) izrada turističko-propagandnog i drugog informativnog materijala;
- 5) podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
- 6) pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama na teritoriji opštine;

7) pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovine i drugih informacija potrebnih za boravak turista;

8) posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička organizacija ne postoji registrovana turistička agencija;

9) dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom;

10) podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;

11) podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa;

12) realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;

13) vođenje evidencije u cilju kontrole izdavanja i korišćenja smještajnih jedinica u kondo hotelima i vikend stanovima, u saradnji sa organima lokalne uprave i sačinjavanje izvještaja koji najmanje dvomjesečno dostavlja Ministarstvu;

14) organizovanje turističko-informativnih biroa u turističkim mjestima, za koje ocijeni potrebu;

15) evidencija i praćenje broja turista na skijalištima;

16) prikupljanje i obrada podataka (dnevna, nedjeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;

17) vođenje evidencije o naplati boravišne takse, izletničke, turističke takse i članskog doprinosa;

18) procjena neobuhvaćenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa metodologijom koju propisuje Ministarstvo;

19) saradnja sa organima opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine;

20) saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;

21) saradnja sa drugim lokalnim turističkim organizacijama u Crnoj Gori;

22) sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;

23) izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;

24) dostavljanje godišnjeg plana za unaprjeđenje i razvoj turizma na uvid i odobrenje Nacionalnoj turističkoj organizaciji;

25) obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine;

26) saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore."

## **Član 6**

U članu 30 stav 2 poslije tačke 10 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„10a) pruža stručnu pomoć i prati realizaciju zadataka lokalnih turističkih organizacija;

10b) na osnovu podataka iz Jedinствене evidencije turističkog prometa i mjesečnog izvještaja o turističkom prometu lokalnih turističkih organizacija evidentira, prati i izrađuje izvještaje o turističkom prometu;

10c) nedjeljno, a po potrebi i dnevno izvještava Ministarstvo o turističkom prometu."

### Član 7

Član 36 mijenja se i glasi:

"Turistička mjesta se prema svom značaju za turizam razvrstavaju u kategorije: A, B, C i D.

Turistička mjesta iz stava 1 ovog člana razvrstavaju se u odgovarajuću kategoriju prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijumima.

Kategoriju A turističkog mjesta imaju Glavni grad i Prijestonica.

Kvantitativni kriterijumi za kategorizaciju turističkih mjesta su:

1) trogodišnji prosjek ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkom mjestu (broj noćenja);

2) broj noćenja iz tačke 1 ovog stava po stanovniku turističkog mjesta (koeficijent intenziteta turističkog prometa);

3) ukupna vrijednost prometa u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku turističkog mjesta (koeficijent specifičnog turističkog prometa).

Kvalitativni kriterijumi za kategorizaciju turističkih mjesta su:

1) ugostiteljski objekti više i visoke kategorije;

2) infrastrukturna opremljenost (javna i turistička infrastruktura);

3) prirodna i kulturna baština, a posebno: zaštićeni prirodni lokaliteti, lokaliteti i spomenici pod zaštitom UNESCO-a, istorijski i umjetnički spomenici i drugi sadržaji, prirodne ljepote i druge turističke zanimljivosti;

4) sistem zdravstvene zaštite;

5) uređenost i opremljenost javnih površina;

6) dodatna ponuda (sportski, kulturni i drugi sadržaji).

Kategorizacija turističkih mjesta vrši se svake pete godine aktom Ministarstva.

Podatke na osnovu kojih se određuje kategorija turističkog mjesta daje organ uprave nadležan za poslove statistike i nadležni organ opštine.

Bliže kriterijume, način vrednovanja kriterijuma za kategorizaciju turističkih mjesta i način određivanja kategorije turističkih mjesta propisuje Ministarstvo."

### Član 8

Član 37 mijenja se i glasi:

"Članski doprinos plaćaju pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji na teritoriji opštine u kojoj je osnovana lokalna turistička organizacija imaju svoje sjedište ili organizacionu jedinicu, odnosno društvo koje obavlja turističku, ugostiteljsku i/ili sa turizmom neposredno povezanu djelatnost.

Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su, nadležnom organu opštine na čijoj teritoriji posluju, iskazati i prijaviti prihode pojedinačno za svaku organizacionu jedinicu u kojoj se obavlja turistička, ugostiteljska i/ili sa turizmom neposredno povezana djelatnost."

### Član 9

Član 40 mijenja se i glasi:

"Prikupljena sredstva od članskog doprinosa koriste se:

- 60% za finansiranje djelatnosti lokalne turističke organizacije;

- 40 % za finansiranje programa Nacionalne turističke organizacije, od čega se 20% izdvaja za promovisanje i povećanje dostupnosti Crne Gore.”

#### Član 10

U članu 42a, članu 42z stav 2, članu 42i stav 5, članu 42j stav 1 alineja 2 i članu 42k riječi: „organ lokalne uprave“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „organ lokalne samouprave“ u odgovarajućem padežu.

#### Član 11

Član 42b mijenja se i glasi:

„Izletničku taksu svojim propisom uvodi organ lokalne samouprave.

Odluku iz stava 1 ovog člana o uvođenju izletničke takse za određene turističke lokalitete izuzetnih prirodnih ili kulturno-istorijskih vrijednosti organ lokalne samouprave donosi uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore.“

#### Član 12

Poslije člana 48 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 48a

Akt o određivanju kategorije turističkog mjesta donesen do stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

#### Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 03-2/14-2/18

EPA 531 XXV

Podgorica, 16. oktobar 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

